



L'alternative, Le Front de G'Auch

a Gaucha tota !

*l'umain d'abòrd
l'uman prumèr*

Perqué l'occitan de Gasconha dins lo noste programa ?

La diversitat culturala e linguistica qu'ei ua compausanta fundamentala deu patrimòni de l'umanitat. Cada collectivitat, autanplan com lo governament, qu'a ua responsabilitat dins lo manteniment e lo desvelopament d'aquèra diversitat en sensibilizar, en suscitar e favorisar l'ensenhament e l'expression artistica, en contribuir a la socializacion de la lenga, dins los sos maines de compétence. Per las suas accions, la collectivitat contribueish au desvelopament d'ua dimension multiculturala de la societat, de natura a desmontar e lutar contre los argumentàris demagogics, extremistas e xenofòbes e las orors engendradas peu concèpt d'ua cultura superiora, d'ua civilizacion superiora... mès tanben de las ideologias qui n'an gessit. Las lengas regionalas son pas lo pròpi deus sols "autoctònes" : son lo ben comun deus e de las qui víven suu lors territòris, que parlèssen la lenga o pas.

Au-delà de l'interès patrimoniau, aquèsta construccion multiculturala constitueish un mejan de defensa contra lo sistèma neo-liberau qui pren per mira de botar en plaça l'uniformitat reductriça de qui a besonh per se desvelopar. De la medisha manièra que cau deféner la diversitat biologica per sauvaguardar la vida sus la nosta planèta, la diversitat linguistica qu'a d'èsser defenduda per preservar l'inteligéncia contra la pensada unica.

L'occitan n'ei pas une compétence o ua accion de mei. Integraram aquèra dimension dins la totalitat de las missions de la collectivitat : signalizacion, signaletica, comunicacion, enseignament, drolets e drolètas e 3^{au} e 4^{au} atge, programacion culturala, ajuda a las associacions, torisme...

Autanlèu la navèra equipa en plaça, prepausaram la desinhacion d'elegits/gidas referents/as per l'occitan qui botaran en plaça ua comission draubèita a las associacions e ciutadans/nas interessats/adas. Un esquèma de desvelopament de l'occitan serà apitat en concertacion dab aquèra comission.

Las accions en favor de l'occitan representan pas un subèr-còst empr'amor que la collectivitat a de miar aquèras accions çaquelà. Suffeish de las concéver en préner en compte la dimension occitana. Lo budgèt actuau devolut a las accions especificament "occitan" sera mantengut e abondat dins las medishas proporcions com lo de la cultura en generau.

Dab l'Alternativa, lo Front de G'Aush, bastissem amassa lo noste departament deu Gèrs, territòri deu quotidian, territòri de doman, tà nosauts e las generacions a vènguer !

à Gauche toute !

l'humain d'abord
l'uman primèr

Pourquoi l'occitan de Gascogne dans notre programme ?

La diversité culturelle et linguistique est une composante fondamentale du patrimoine de l'humanité. Chaque collectivité, tout comme le gouvernement, a une responsabilité dans le maintien et le développement de cette diversité en sensibilisant, en suscitant et favorisant l'enseignement et l'expression artistique, en contribuant à la socialisation de la langue, dans ses domaines de compétence. Par ses actions, la collectivité contribue au développement d'une dimension multiculturelle de la société, de nature à démonter et lutter contre les argumentaires démagogiques, extrémistes et xénophobes et les horreurs engendrées par le concept d'une culture supérieure, d'une civilisation supérieure... mais aussi des idéologies qui en ont découlé. Les langues régionales ne sont pas l'apanage des seuls "autochtones" : elles sont le bien commun de celles et ceux qui vivent sur leurs territoires, qu'elles et qu'ils parlent la langue ou ne la parlent pas.

Au-delà de l'intérêt patrimonial, cette construction multiculturelle constitue un moyen de défense contre le système néo-libéral qui vise à mettre en place l'uniformité réductrice dont il a besoin pour se développer. De la même manière qu'il faut défendre la diversité biologique pour sauvegarder la vie sur notre planète, la diversité linguistique doit être défendue pour préserver l'intelligence contre la pensée unique.

L'occitan n'est pas une compétence ou une action en plus. Nous renforcerons cette dimension dans la totalité des missions de la collectivité : signalisation, signalétique, communication, enseignement, petite enfance et personnes âgées, programmation culturelle, aide aux associations, tourisme...

Dès la mise en place de la nouvelle équipe, nous proposerons la désignation d'élus/es référents/es pour l'occitan qui mettront en place une commission ouverte aux associations et citoyen/nés intéressé/es. Un schéma de développement de l'occitan sera établi en concertation avec cette commission. Les actions en faveur de l'occitan ne représentent pas un surcoût car la collectivité doit mener ces actions de toute manière. Il suffit de les concevoir en prenant en compte la dimension occitane. Le budget actuel dévolu aux actions spécifiquement "occitan" sera maintenu et abondé dans les mêmes proportions que celui de la culture en général.



Avec l'Alternative, le Front de G'Auch, construisons ensemble notre département du Gers, territoire du quotidien, territoire de demain, pour nous et les générations à venir :

Contactez-nous : afdgauch@online.fr
Le détail de nos propositions est sur notre site : <http://afdgauch.online.fr/>

